


# Sepedi

Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo

1

Kotara 4



Morutwana:.....



Kotara 4

# Sepedi

Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo

Puku ya Mošomo ya Morutwana



## Ditebogo

Tšweletšo ya lenaneo le la go kopantšha Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo e dirilwe ke sehlopha sa Funda Wande ka tšhomišano le sehlopha sa ditsebi tša thuto ya motheo ya Kapa Bodikela, Kapa Bohlabela le Limpopo, dirutegi go tšwa diyunibesithing tša go fapafapana le barutiši dikolong.

Dipuku tše di kgonne go tšweletšwa ka lebaka la thekgo ya mašelang ya Allan Gray Orbis Foundation Endowment, FEM Education Foundation, Michael & Susan Dell Foundation le Zenex Foundation.

## Illustrations

Many thanks to Anja Stoeckigt for her contribution to the primary illustrations found in this book. Other illustrations provided by: Chantelle and Burgen Thorne: pp. 2–5, 16, 128–131, 140; Alex Latimer: pp. 12, 56, 58; Jiggs Snaddon-Wood: pp. 18–21, 31, 85; Patrick Latimer: pp. 26, 114; Vusi Malindi: pp. 34–38, 40, 48; Creative House: 66–69, 73, 79; Heidel Dedekind: pp. 81–85, 93, 96–99, 110; Rassie Erasmus: phonic words.

## Cover

Anja Stoeckigt

## Photo credits

**FREEPIK:** Page 6: user15959949 (apartment block), Page 10: wirestock (treehouse, tents), vadi\_fuoco (caravan), ernestovdp (houseboat), gee21 (igloo), jannoon028 (tropical house), Page 22: wavebreakmedia (brick), msergm (plank), doomu (corrugated iron sheets), user12828770 (cement bag), Page 24: wirestock (wooden house), Page 42: wirestock (elephant), jcomp (acacia tree), freepik (lake), topntp26 (bench), Page 50, 53: wirestock (monkey), Page 51, 53, 63: wirestock (elephant), master1305 (giraffe), Page 54: wirestock (zebra, elephant, peacock, zebra skin, elephant skin), yod67 (crocodile), Gudkov (lion), byrdyak (springbok), visionstudious (flamingo), littlestocker (crocodile skin), anbidzilya (peacock feather), Page 70: maramade (giraffes), wirestock (zebras, elephants), Page 88: ykvisual (bucket), mihalec (big blue bottle), Dragana\_Gordic (yellow bottle), Page 115, 125: (Earth from space), Page 120: wirestock (faraway night sky); **SHUTTERSTOCK:** Page 6: MrNovel (tin house), Myphotojumble (suburban house), Luke Schmidt (rural hut), Grobler du Preez (farmworkers' house), Howard Klaaste (low-cost housing), Page 8: meunierd (isiZulu house), Wandel Guides (isiXhosa house), Ariadna22822 (Basotho house), Karel Gallas (Pedi house), Pete Niesen (Setswana house), Page 22: Geoff Sperring (tin-roofed house), CG\_dmitriy (steel beam), Sergey Dzyuba (glass sheets), Anton Starikov (floor tiles), Page 24: Vova Shevchuk (igloo), SAPHotog (thatched building), Grobler du Preez (Basotho house and stone house), Page 42: VladanRadulovicjhb (shop), Naypong Studio (crocodile), Page 52, 53: Ondrej Prosicky (crocodile), Przemyslaw Skibinski (hippos), Page 54: Udo Kieslich (lion mane), Aleksandar Mijatovic (flamingo feathers), Page 70: Przemyslaw Skibinski (hippos), Page 88: Thepporn Riwkathok (rainwater tank), Excentro (jug), Page 100: Andrey tiyk (daytime sky), Malinovskaya Yulia (night-time sky), Page 113: HelenField (moon surface), Page 116: MattLphotography (moon phases around Earth), Page 120: solarseven (sun), Outer Space (colourful stars), Page 132: (New Year in Cape Town); **GALLO:** Page 8: Getty/DEA/ S. VANNINI (Ndebele house), Page 112, 125: The Science Photo Library/USA (the moon-landing), Page 132: Reuters/SIPHIWESIBEKO1 (New Year in Durban); **iSTOCK:** Page 24: mustafa6noz (house with mud walls), Page 54: photosbyjim (springbok skin), Page 132: THEGIFT777 (New Year in Johannesburg); Page 113: Digital Images Studio (footprint on the Moon).

[www.fundawande.org](http://www.fundawande.org)

ISBN: 978-1-77630-646-6

Version 4: 2024



Motho mang le mang o dumeletšwe go **abelana** (go kopolla le go phatlalatša sedirišwa se ka tšhepedišo goba sebopego sefe) goba go **amantšha** (go hlakantšha, go fetola le go tšwetša pele ka morero wo mongwe le mongwe), ge fela a ka leboga mošomo wa rena ka tsela ye: *Funda Wande, Sepedi Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo, Puku ya Mošomo ya Morutwana, Mphato 1, Kotara 4, CC BY 4.0*

O seke wa tlatša ka mantšu goba polelo yeo e ka ganetšago ba bangwe seo laesense e se dumeletšego.

Tshedimošo ya go tlaletša o ka e humana mo: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



## Diteng



### Magae

|        |                             |    |
|--------|-----------------------------|----|
| Beke 1 | Magae a go fapafapana.....  | 2  |
| Beke 2 | Ditlabakelo tša go aga..... | 18 |

### Mebepe ya diswantšho

|        |                                             |    |
|--------|---------------------------------------------|----|
| Beke 3 | Leeto la go ya serapeng sa diphoofolo ..... | 34 |
| Beke 4 | Mosepelo wa Nare .....                      | 50 |

### Meetse

|        |                                 |    |
|--------|---------------------------------|----|
| Beke 5 | Diphoofolo di nyaka meetse..... | 66 |
| Beke 6 | Batho ba nyaka meetse .....     | 81 |

### Leratadima bošego

|        |                                       |     |
|--------|---------------------------------------|-----|
| Beke 7 | Leratadima la mosegare le bošego..... | 96  |
| Beke 8 | Ngwedi.....                           | 112 |

### Matšatši a bohlokwa

|        |                                  |     |
|--------|----------------------------------|-----|
| Beke 9 | Letšatši la Ngwaga wo Moswa..... | 128 |
|--------|----------------------------------|-----|


|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Matlakala a go ripša..... | 142 |
|---------------------------|-----|




# Diswantšho



Go Bala



Go Ngwala



Ditlhaka



Go Theeletša  
le Go Bolela



Tsebo ya  
Go Thoma le BLTP




Bokgabo bja  
Go Diragatša



Go Šoma o Nnoši



Ngwala







Khalara



Ripa

# Magae

Beke | le 2





## Mokgekolo yo a bego a dula ka gare ga seeta



Ke hloile go  
dula ka mo gare ga  
seeta se. Ke ntlo ya go  
tšhoša ya leswiswi.  
Ke nyaka ntlo ya  
kgonthe.

Ke tla go  
fa ntlo ye botsana  
ye nnyane ge  
o ka tlogela go  
ngongorega.





Ntlo ye ga e nkgotsofatše, ke nyaka diphaphoši tše ntši le letangwana la go rutha. Ke nyaka ntlo ye kgolo.





Ntlo ye e kgolo  
e swanetše kgošigadi.  
Ke nyaka go ba  
kgošigadi ke dule  
ka mošate.

Modimomothwana o be a befetšwe  
kudu mo a ilego a lebelela mokgekolo  
a se bolele selo. Na modimomothwana  
o tlo dira eng sa go latela?





Ee! Mokgekolo o ile a boela a dula ka  
gare ga seeta! Ga se a ka a bona  
modimomothwana gape.





# Magae a go fapafapana mono Afrika Borwa






ts tš



katse



letšepe



mosetsana



letsetse



letseka



matšoba



tsie




letsatsi

|          |           |
|----------|-----------|
| tsela    | letšema   |
| tsebe    | tšofala   |
| tsatsela | batšofadi |

Mosetsana o lomilwe ke  
letsetse ka tsebeng.





## Magae a setšo

Na o kile wa bona magae a setšo a go swana le le lengwe la magae a? Swaya ao o kilego wa a bona.



Magae a Matebele

☐

Magae a MaZulu

☐

Magae a Mathosa

☐

Magae a Basotho

☐

Magae a Bapedi


☐

Magae a Batswana

☐

Na magae a a swana goba a fapana ka eng?  
Lebelela dibopego, mamati le mafasetere.

Bopa mantšu.



k a ts e


m e tš a

ts e n a

tš i e

ts o m a

p i tš a



## Magae a go se tlwaelege



Kharabane ke legae la go ba le maotwana.



Tente le yona e ka ba legae.



Ntlo ya sekepe e phaphamala ka meetseng.



Magae a mangwe a dira gore o dule o fodile.



Ntlo ya mohlareng e go boloka gore diphoofolo di se go hlasele.



Ntlo ya Lehlwa e dirilwe ka aese gore e go šireletše kgahlanong le phefo.

Na o ka rata go dula ka go efe? Ka lebaka la eng?





ng ny



q

ngaka

senyane



ngatha



lengana



lengina



nonyana



monyako




monyadiwa

|         |           |
|---------|-----------|
| ngala   | nyama     |
| mongato | nyamelela |
| ngena   | senya     |

Morena Mangena o  
nyama kudu ge Senanye  
a senya mangina.



Letšatši-kgwedi \_\_\_\_\_





Tlatša ka tlhaka yeo e tlogetšwego.



ma<sup>t</sup>soba



le\_\_\_\_ina



ka\_\_\_\_e



\_\_\_\_atha



se\_\_\_\_ane



le\_\_\_\_eka



\_\_\_\_ie



no\_\_\_\_ana





## Letšatši-kgwedi

Dira sediko go lentšu la maleba. Ngwala lefoko.

Mma o nošetša

matsoba.

matšoba.



Mma o nošetša matšoba.

Seruiwaratwa sa ka ke

katse.

mpša.



Tate o rekile dinamune tše

lesome.

senyane.



Tate ke

mooki.

mootledi.





Hlahlamolla ditlhaka o ngwale lentšu.



nanonya

nonyana



tseleka




kanga



itše



nyabadi



petšele



betse



nangile



## Letšatši-kgwedi

Bala o ngwale mantšu.



ngwako / legae: \_\_\_\_\_

ngongorega: \_\_\_\_\_

pefelo: \_\_\_\_\_ mošate: \_\_\_\_\_

ka pela pela: \_\_\_\_\_

ts

tš

ng

ny

letšepe: \_\_\_\_\_ letseka: \_\_\_\_\_

ngatha: \_\_\_\_\_ katse: \_\_\_\_\_

senyane: \_\_\_\_\_ matšoba: \_\_\_\_\_





1



Tselane o na le dikatse tše hlano.  
Tše pedi ke tše tšhweu, tše tharo ke tše ntsho.  
Tselane o rata dikatse tša gagwe kudu.  
O di fepa ka dijo ebile o raloka le tšona ka dinako  
tšohle.

? Na Tselane o na le dikatse tše kae tše tšhweu?

2



Manyake ke mosetsana yo bohlale. O na le  
mengwaga ye senyane. Yena o dula le rakgadi  
Mangakane motseng wa Manganeng. Manyake  
ga a nyake go bona batho ba lwala. O rata go ba  
alafa ka lengana la gagwe.

? Na Manyake o na le mengwaga ye mekae?



## Dintlo tša go bapalela tše tharo

Setofo sa rena se seswa se tlile se le ka mo gare ga khatepokisi ye e kgolo. Re šomišitše khatepokisi go dira ntlo ya go bapalela.





Re na le santa, maswika, bjang bjo  
botelele le leraga ka jarateng yešo.  
Re agile ntlo ye nnyane.



Akanya gore ke  
mang yo a dulago  
ka ntlong ya rena!









Tate o rekile dikota, dipikiri le thapo  
ya go dira ntlo ya mohlareng. Re ile  
ra hlwekiša ka karatšheng.






Ntlo ya rena ya mohlareng e botse kudu! E na le lemati le lefasetere.



# Ditlabakelo tša go aga magae



dikota



masenke




dithaele tša fase



ditena



samente



galase




tshipi



kw



kwena



kwana




kwepere




kwatama

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| kwe | kwi | kwa | kgo | tle |
|-----|-----|-----|-----|-----|



kwa-ta




di-kwi



kwa-e-la

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| kwata | dikwi | kwaela |
|-------|-------|--------|

Makwena o rata go  
kwakwalala ge a ekwa lešata.



## Ditlabakelo tša go aga



Na ke ntlo efe ya go dirwa ka diaese? \_\_\_\_\_

Na ke ntlo efe ya go rulelwa ka masenke? \_\_\_\_\_

Na ke ntlo efe ya go agwa ka maswika a magolo? \_\_\_\_\_


Na ke dintlo dife tše pedi tša go agwa ka dikota?  
\_\_\_\_\_

Na ke dintlo dife tše pedi tša go rulelwa ka bjang?  
\_\_\_\_\_

Na ke ntlo efe ya go ba le leboto la rantabola? \_\_\_\_\_

Na ntlo yeno e agilwe ka ditlabakelo dife?

Bopa mantšu.



kw a n a

s e k e r o


kw e n a

r o k a

kw e r a


n a k a






## Dikolobjana tše tharo

- Na kolobjana ye nngwe le ye nngwe e šomišitše ditlabakelo dife?
- Bea diswantšho ka tatelano yeo e nepagetšego.



SW



leswielo



8

seswai



leswao



swikiri


swi

swe


swa

ra

se



ma-swa-fo



ma-swi



ma-swi-ka

maswafo

maswi

maswika

Maswafo o swiela lebala ka leswielo.



Feleletša lefoko ka lentšu la maleba.

Ke na le malekere  
a \_\_\_\_\_.

☐

senyane

☒

seswai

8

Tate o aga leboto ka  
\_\_\_\_\_.

☐

leswielo

☐

maswika



Lebo o bone \_\_\_\_\_  
ka nokeng.

☐

kwana

☐

kwena



Mma o rekile \_\_\_\_\_.

☐

swikiri

☐

kwepere



Katse e rata \_\_\_\_\_.

☐

maswi

☐

mae



Tate o \_\_\_\_\_ lebala.

☐

swiela

☐

ja



Ke bona lesaka la  
\_\_\_\_\_.

☐

dikwepere

☐

swikiri



Koko o \_\_\_\_\_ ka  
dikhuru.

☐

kwatama

☐

kwaela







Hlahlamolla mantšu o ngwale lefoko.

leboto o Tate maswika. ka aga



Tate o aga leboto ka maswika.

e ka Teye kudu. bose maswi

lešakeng. ka e Kwana robetše

ka Kwena meetseng. dula e

seswai. o Tebogo dinamune swere tše




Letšatši-kgwedi \_\_\_\_\_

Ngwala lefoko la gago.

kwena

maswika

kwana



Bala o ngwale mantšu.



kota: \_\_\_\_\_ setena: \_\_\_\_\_

galase: \_\_\_\_\_ lesenke: \_\_\_\_\_

dithaele: \_\_\_\_\_

**kw**

**sw**

kwana: \_\_\_\_\_ seswai: \_\_\_\_\_

kwena: \_\_\_\_\_ swikiri: \_\_\_\_\_

dikwi: \_\_\_\_\_ leswao: \_\_\_\_\_





## Letšatši-kgwedi \_\_\_\_\_

1



Moruti Kwaedi o rata phuthego ya gagwe.  
O re maloko a phuthego ke dikwana tša gagwe.  
Yena ke modiši gomme o swanelwa ke go di  
hlokomela. Kwaedi ga a kwane le batho ba go  
sepela maswiswing.

?

Na Moruti Kwaedi ga a kwane le eng?

2



Moswane o rekile dikwana tše seswai.  
Dikwana tše di swana kudu.  
Maabane dikwana di bone kwena ka nokeng.  
Kwena e lekile go di swara.  
Moswane a kwata kudu, a foša kwena ka maswika.

?

Ke ka lebaka la eng Moswane a fošitše kwena  
ka maswika?

# Mebepe ya diswantšho

Beke 3 le 4





## Leeto la go ya serapeng sa diphoofolo

Ge re fihla serapeng sa diphoofolo,  
re bone dikgabo pele.



Dikgabo di be di namela mehlare ebile  
di kadiela dikaleng. Di be di beputše  
bana ba tšona ka magetleng.






Ge re tloga dikgabong, re ile ra  
ya lefelong le legolo la go lebelelega  
bjalo ka sethokgwa ka serapeng  
sa diphoofolo.



Re bone tlou ye kgolo ya tshadi e na  
le ngwana wa yona kgauswi le legora.  
Re bone gape le dipitsi le dithutlwa  
di le kua kgole.



Re ile ra kwa phoofolo ye nngwe  
e rorela godimo kudu. Ra kitima ka  
lebelo go ya go bona gore ke eng.



Tau! E be e lebelelega e le bogale,  
ba bangwe ba rena ba ile ba tšhaba!





Ka gare ga letsha le legolo re ile  
ra bona selo seo okarego ke legong  
se phaphametše godimo ga meetse.  
E be e le kwena!



Kwena e ile ya bula molomo wa yona  
wo mogolo ya re laetša meno a yona.





# Mmepe wa serapa sa diphoofolo




Na mmepe wo o fapana bjang le senepe?


lw



mo<sup>lw</sup>etši



se<sup>lw</sup>ana



lomi<sup>lw</sup>e



l<sup>lw</sup>ala

lwa

lwi

lwe

kwe

swi



ba-lwe-tši



mo-lwe-di



i-me-lwa

balwetši

molwedi

imelwa


Bo<sup>lw</sup>etši bja COVID e be e le  
tlhobaboroko go ba<sup>lw</sup>etši ba mmal<sup>lw</sup>a.






## Nyaka tsela

- Thuša diphoofolo go nyaka madulo a tšona.
- Botša mogwera wa gago gore phoofolo ye nngwe le ye nngwe e sepetše ka tsela efe.





Bopa mantšu.



kw a l a

l e s e k a

kw a n a

l e s e a

kw e n a


l e n a k a



## Dikgopolo tša mmepe wa diswantšho

- Lebanya mmepe wa seswantšho le senepe.
- Kopolla mantšu go tšwa lepokisaneng la mantšu.

tlou  
lebenkele  
mohlare  
kwena  
letsha ✓  
panka



---

---

letsha

---

---

---

rw



merwalo



morwa



morwedi



Barwana

rwa

rwi

rwe

di

me



rwa-le-la



ba-rwe-di



me-rwa-lo

rwalela

barwedi

merwalo

Morwape ke morwa wa boraro wa Marwale.





Nyaka mantšu a ka gare ga dipoloko.

katse ✓  
apola

ngaka  
swana

lenaka  
tamati

lesaka  
lebatl



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | s | u | k | a | t | s | e | g | s |
| a | l | e | s | a | k | a | n | m | t |
| p | e | a | l | g | s | b | g | r | a |
| o | n | h | g | r | o | e | a | a | m |
| l | a | o | b | o | e | r | k | l | a |
| a | k | s | w | a | n | a | a | a | t |
| p | a | o | s | l | e | b | a | t | i |



Tlatša ka tlhaka yeo e tlogetšwego.



mo vetši



\_\_\_\_erwalo



lw\_\_\_\_la




le\_\_\_\_aka



\_\_\_\_ena



lena\_\_\_\_a



le\_\_\_\_ielo



se\_\_\_\_ane




## Letšatši-kgwedi

Dira sediko go lentšu la maleba. Ngwala lefoko.

|              |         |         |                                                                                     |
|--------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sesi o rwele | pakete. | lesaka. |  |
|--------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Sesi o rwele lesaka.

|              |           |          |                                                                                      |
|--------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mma o rekile | leswielo. | borotho. |  |
|--------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|


|            |         |        |                                                                                       |
|------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Selo se ke | namane. | kwena. |  |
|------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |        |       |   |
|-------------------------|--------|-------|---|
| Pudi e na le dinaka tše | tharo. | pedi. | 2 |
|-------------------------|--------|-------|---|





Hlahlamolla ditlhaka o ngwale lentšu.



nakwa



kwana



nakwe



nadika



rwamelo



lalwa



tšilwemo



swasei



swileloe



## Letšatši-kgwedi

Bala o ngwale mantšu.



kwena: \_\_\_\_\_ leeto: \_\_\_\_\_

kgabo: \_\_\_\_\_ tau: \_\_\_\_\_

serapa sa diphoofolo: \_\_\_\_\_



selwana: \_\_\_\_\_ morwalo: \_\_\_\_\_

lomilwe: \_\_\_\_\_ morwedi: \_\_\_\_\_

molwetši: \_\_\_\_\_ Borwa: \_\_\_\_\_



1



Marwale o na le barwa ba babedi. Maina a barwa ba Marwale ke Molwedi le Molwantwa. Molwedi le Molwantwa ba kwana kudu. Sa go kgahliša ka barwa ba Marwale ke gore, ga barate go lwa le batho.

? Na Marwale o na le barwa ba ba kae?

2



Morweši o be a ile toropong maabane. O boile a rwele merwalo ye boima kudu. Merwalo e be e imela Morweši. Kwaedi le Morwape ba bona Morweši a imelwa. Ba kitima ka lebelo ba mo rwadiša merwalo.

? Na ke bomang ba go rwadiša Morweši merwalo?





## Diphoofolo tša nageng



Ke nna kgabo. Ke ja se sengwe le se sengwe – dinonyana, mae, digwagwa, dienywa, le dikhunkhwane. Ke ipoloka ka go namela mehlare.



Ke nna tlou. Ke šomiša pogo ya ka go  
tumula bjang le go ja mehlare.



Ke nna  
thutlwa. Ke  
na le molala  
o motelele wa  
go fihlelela kua  
godimo gore ke  
je matlakala  
a mehlare.







Ke nna kwena. Ke dula ka dinokeng le  
ka matsheng. Ke a patlama ka re tuu,  
ka letela setsongwa.



Ke nna kubu. Ke rata go ba ka  
meetseng mosegare. Bošego ke ja  
matlakala le bjang mo nageng.





## Dithai ka diphoofolo



Ke dula ka dinokeng  
le ka matsheng.  
Ke swana le kota  
ge e phaphasela  
ka meetseng?  
Ke nna eng?

Ke phoofolo e kgolo  
ye e dulago mo nageng.  
Ke humana dijo ka pogo  
ya ka. Ke nna eng?

Ke bohlale.  
Ke kgona go  
namela,  
go kadiela le go  
bapala godimo  
ga mehlare.  
Ke ja selo  
se sengwe le  
se sengwe.  
Ke nna eng?

Ke dula kgauswi  
le dinoka le matsha.  
Ke yo mogolo  
e bile ke boima.  
Ke nna eng?

Ke nna kgoši ya  
diphoofolo ka  
moka. Ke ja nama.  
Ke rorela godimo.  
Ke nna eng?

Ke yo  
motelele  
go feta  
diphoofolo  
ka moka.  
Ke na le  
molala wo  
motelele.  
Ke nna eng?



# Mahlajana a diphoofolo

Na ke phoofolo efe ye?





gw



legogwa



mogwapa



bagwera



segwagwa

gwe

gwa

rwa

rwo

lwa



lo-gwa



go-gwa



ra-gwa

logwa

gogwa



ragwa

Segwale le Digwai ke bagwera ba bagolo.






## Mosepelo wa Nare



Ngwala dinomoro tša diswantšho tša go lebana.



Nare e sepetše



ya tsena ka kgoro




ya namela dikota



ya boela morago.




go dikologa letamo



ka fase ga sehlaga  
sa dinose

Bopa mantšu.



l e g o gw a

gw a m a

m o gw a p a

b o gw a

l e g a b a

p a l e g a



## Mmepe wa Mosepelo wa Nare

- Theeletša kanegelo ya mosepelo wa Nare gape.
- Thala tsela yeo Nare e sepetšego ka yona.
- Anegela mogwera wa gago kanegelo.





# hw



lehwana



lehwafa



hwetša



hwenahwena

hwa

hwe

gwa

hwi

gwe



ba-hwa-na



bo-hwa



mo-hwa-na

bahwana

bohwa

mohwana

Lehono re keteka letšatši la Bohwa.



## Letšatši-kgwedi \_\_\_\_\_

Feleletša lefoko ka lentšu la maleba.

Matome ke \_\_\_\_\_.



mošemane



mosetsana



Mokgadi o ala \_\_\_\_\_  
fase.



moriri



legogwa



Buti o hlapa \_\_\_\_\_.



lehwafa



hlogo



Sesi o sola ka \_\_\_\_\_.



lehwana



kgarafo



Lesiba o bone \_\_\_\_\_  
ka nokeng.



puku



segwagwa



Bašemane ba ja \_\_\_\_\_.



mogwapa



swikiri



Lehono ke letšati la \_\_\_\_\_.



bohwa



keresemose



Bana ba a \_\_\_\_\_.



ngwala



hwenahwena





Hlahlamolla mantšu o ngwale lefoko.

leboto o Tate maswika. ka aga



Tate o aga leboto ka maswika.

segwagwa o swere ka letsogo Mošemane.

ngwana lebotse Lehwafa la ke.

lehwana hudua o Mma ka.

mogwapa ba ja Matome le mogwera.





Letšatši-kgwedi \_\_\_\_\_

Ngwala lefoko la gago.

lehwana

lehwafa

segwagwa



Bala o ngwale mantšu.



thai: \_\_\_\_\_ bone: \_\_\_\_\_

telele kudu: \_\_\_\_\_

kgolo kudu: \_\_\_\_\_

godimo kudu: \_\_\_\_\_

**gw**

**hw**

legogwa: \_\_\_\_\_ lehwafa: \_\_\_\_\_

mogwapa: \_\_\_\_\_ hwelela: \_\_\_\_\_

segwagwa: \_\_\_\_\_ mohwana: \_\_\_\_\_



## Letšatši-kgwedi \_\_\_\_\_

1



Mohwadi le Segwale ke bagwera ba nnete.  
Segwera sa bona se thomile e sa le ba bannyane.  
Bagwera ba rata go ja mogwapa mmogo.  
Ba fela ba gwabelana ba baka mogwapa.

?

Na ke eng seo bagwera ba ratago go se  
ja mmogo?

2



Ka dinako tše dingwe tatago Segwale o ba  
rekela mogwapa lebenkeleng. Bagwera ba tla dula  
godimo ga legogwa ba ja mogwapa. Ge ba fetša  
go ja mogwapa o tla hwetša ba thabile. Bagwera  
ba hwenahwena ba dutše godimo ga legogwa.

?

Na bagwera ba dula godimo ga eng?



# Meetse


Beke 5 le 6





## Ka fao Mumusa a humanego pogo ka gona


Mumusa o be a swerwe ke lenyora.  
O ile a ya sedibeng go yo nwa  
meetse. Go be go sa bonagale  
dikwena, Mumusa a thoma  
go nwa meetse.







Kwena ya rutha ka lebelo ka fase  
ga meetse. Ya swara Mumusa ya  
mo gogela ka meetseng. Mumusa a  
goeletša a nyaka thušo.








Diphoofolo tše dingwe tša tla go  
tlo thuša. Kwena ya goga, ya goga.  
Mumusa le diphoofolo tše dingwe le  
tšona tša goga.




Mafelelong, Mumusa a kgona go  
lokologa. Diphoofole di be di thabile.  
Efela tša bona pogo ya Mumusa e  
teleletelele! Aowa hle!



Efela Mumusa o be a se na le taba.  
O be a rata pogo ya gagwe ye telele.





Ahlaahlang mmogo.

## Sedibeng sa meetse





nt



nta



ntoga



ntate



ntaka


nto

nta

nti

ntu

nte



nto-ma



ntu-mi-ša



nta-mi-še


ntoma

ntumiša

ntamiše

Nt eba o dula motseng wa Lenting.

Bopa mantšu.



nt i m a

l e m a t i

l e nt i

nt e k a

nt o m a


nt e k a

# Meetse a go bolokega a go nwa

Go na le mekgwa ye mentši ya go dira gore meetse a dule a bolokegile, a kgone go nwewa. O ka a humana pumping, wa a bediša, wa a hlotla.


- Lebelela ka fao morutiši wa gago a hlotlago meetse.
- Bontšha seswantšho o šomiše mantšu go tšwa lepokisaneng.

lešela la go hlweka le wulu ya leokodi ✓ malahle  
santa ya lekgwara santa ye boreledi  
meetse maswikana





nk



nku



nko



nkamoga



nkota

nka

nki

nko


nke

nku



nka-di-ma

nkadima



to-nki


tonki



nki-me-la

nkimela

Nkaisana o bone tonki ka lešakeng.





## Letšatši-kgwedi

Tlatša ka tlhaka yeo e tlogetšwego.




he  m pe




\_\_\_\_erwalo



n\_\_\_\_a



din\_\_\_\_u



\_\_\_\_ku



le\_\_\_\_wafa



leh\_\_\_\_ana



sen\_\_\_\_ane





Dira sediko go lentšu la maleba. Ngwala lefoko.

Koko o rwele

merwalo.

kefa.



Koko o rwele merwalo.

Sesi o namela

sekepe.


thekisi.



Mpša ya ka e rata

marapo.


puku.



Bonolo o bala

puku.

seeta.





## Letšatši-kgwedi

Hlahlamolla ditlhaka o ngwale lentšu.




pasese



lotlekose




llomo



kundi




nelebo



kinto




nok



swileloe



Bala o ngwale mantšu.



hema: \_\_\_\_\_

go nwa: \_\_\_\_\_

fodiša: \_\_\_\_\_

gogile: \_\_\_\_\_

sediba: \_\_\_\_\_

nt

nk

ntate: \_\_\_\_\_

tonki: \_\_\_\_\_

ntoga: \_\_\_\_\_

nkota: \_\_\_\_\_

ntima: \_\_\_\_\_

nkuka: \_\_\_\_\_





## Letšatši-kgwedi \_\_\_\_\_

1



Sente o re ga a tsebe gore nta ke eng.  
Ge e le nna, Konta, nta e kile ya ntoma nokeng.  
Ntate a ntetemetša ka dinala gore a bolaye nta.  
Nta e rata kudu batho ba go apara diaparo  
tša ditšhila.

?

Na ke mang a sa tsebego nta?



2

Na wena Nkele o tlo nketela neng? A e ka ba o  
sa le monkane wa ka? Nna nka go hlabela nku ge  
o ka nketela bosasa. Ye nngwe ya dinku tša ka e  
nonne kudu. Bašemane ba nyakile go nkutswetša  
nku ya ka lehono kua madišong.


?

Na mogwera wa Nkele o mo tshephiša eng ge  
a ka mo etela?



## Hlapi ye kgolo

Lesiba le Matome ba be ba ile go thea dihlapi letamong. Ba be ba nyaka go thea dihlapi tše ntši.



Lesiba a kwa selo se mo goga ka maatla lenting la gagwe la go thea.



Lesiba a šala hlapi ye kgolo morago.  
Ka pelapela ke ge a le ka gare ga letamo.



Matome a humana kota ye kgolo,  
a mo kgoromeletša yona.





Lesiba a swarelela koteng.



Matome a kitima ka lebelo a lebile ntlong ya kgauswi. A botša banna ba babedi gore buti wa gagwe o nyaka thušo.



Banna ba babedi ba ile ba tla  
letamong ba kitima, Ba ile ba itahlela  
ka gare ga meetse gomme ba kukela  
Lesiba ka ntle.





Ahlaahlang diswantšho.

## Tšhomišo ya meetse ka gae






mp



mpete



mpa



mpati



hempe

mpe

mpi

mpa

mpo


mpu



mpa-le-la



mpe-pu-la



mpo-na


mpalela

mpepula

mpona

Mpene le Mpogeng ba nametše paesekela.

Bopa mantšu.



m p e t e

tš i e

m p a t i

m p i tš a

m p a

s e t e n a



## Go boloka meetse

Re ka ga meetse ra a boloka ka mekgwa ya go fapana.

- Ke ka lebaka la eng go boloka meetse a pula go le bohlokwa?
- Na o ka boloka meetse ka gare ga ditšhelo tša mohuta mang?
- Nomora ditšhelo go tloga go se sennyane go ya go se segolo.



dilitara tše 1 000



dilitara tše 5



dimililitara  
tše 500




dilitara tše 10



litara e 1



bj




mokgala**bje**



di**bj**alo



di**bj**ana



**bj**ang

bja

bjo


bje

mpa

mpe



bjo-ko



ko-lo-bja-na



le-bje

bjoko

kolobjana

lebje

Se**bj**ale**bj**ale o rekile di**bj**ana.



## Letšatši-kgwedi \_\_\_\_\_

Dira leswao kgaufsi le lentšu la maleba la go feleletša lefoko.

Rati o na le mengwaga e

seswai.

senyane.

8

Banna ba \_\_\_\_\_ dibjalo.

bjala


apea



Rakgolo ke

mokgalabje.

mokgekolo.



Mošemane o swere

katse.


segwagwa.



Re bjala

bjang.

magapu.



Bana ba robetše godimo ga

mabu.


mpete.



Lebo o ngwala ka letsogo la

moriri.

mpati.





Hlahlamolla mantšu o ngwale lefoko.

leboto o Tate maswika. ka aga



Tate o aga leboto ka maswika.

o Tate bjala matšoba ka serapeng.

robala godimo Lolo ga mpete. o

mela Bjang bo ka serapaneng.

ngwala Ke letsogo ka mpati. la





Letšatši-kgwedi \_\_\_\_\_

Ngwala lefoko la gago.

kolobjana

mokgalabje

mpete



Bala o ngwale mantšu.



tsenelela: \_\_\_\_\_ hlaka: \_\_\_\_\_

hlakodiša: \_\_\_\_\_ kota: \_\_\_\_\_

lenti la go thea: \_\_\_\_\_

**mp**

**bj**

mpete: \_\_\_\_\_ mokgalabje: \_\_\_\_\_

mpati: \_\_\_\_\_ bjang: \_\_\_\_\_

mpa: \_\_\_\_\_ kolobjana: \_\_\_\_\_



## Letšatši-kgwedi

1



Mpene e be e le monna wa pelo ye mpe. O be a hloka khutšo a nyaka tša mphiswa fela. A mpotša gore o tla mpakela marotho ka ge a šoma lepakeng. Mpene a šitwa ke go phetha tshephišo ya gagwe.



Na Mpene o be a tshepišitše mogwera wa gagwe eng?

2



Bjale ka thoma go bjala ka serapaneng. Dimela tša ka tša rekwa kudu, bjale Mpene a re re šomišane ka go bjala dimela o tla mpha marotho. Bjale Mpene ga e sa le motho yola wa pelo ye mpe. Re bjala dimela mmogo. Re a ja ra tlatša mpa.




Na mogwera wa Mpene o be a bjala dimela kae?



# Leratadima bošego

Beke 7 le 8





## Dijase tše pedi tša go phadima tša silibere

Kgale kgale go be go na le moroki  
yo bohlale yo a bego a rokela batho  
ba dibopego le maemo a go fapana.  
O ile a rokela monna tsoko yo  
motelele, yo mosesane jase ye botse  
ya go phadima, ya silibera.





Moroki o ile a makala ge monna a tlo  
tšea jase ya gagwe. Monna yola e  
be e se yo motelele goba yo mosesese.  
O be a nonne e le nkgokolo.







Bjale, moroki a roka jase ye mpsha.  
Jase ya lekana monna wa nkgokolo  
wa go nona gabotse.

Ke ka lebaka  
la eng o le yo motelele  
yo mosesane ebile  
o kgona go nona wa  
ba nkgokolo?

O tla tseba seo  
ge o ka lebelela kua  
leratadimeng bošego  
bjo bongwe le bjo  
bongwe kgwedi  
ka moka.





Moroki a lebelela leratadimeng.  
A bona ngwedi o fetoša sebopego  
sa go ba o motelele o mosesane ya ba  
wa nkgokolo wa go nona.



Moroki a tseba gore monna yola e be  
e se wa nnete. E be e le ngwedi. O be  
a nyaka dijase tše pedi tša silibere.





## Bošego le mosegare

### Mosegare

Mosegare o kgona go bona letšatši. Letšatši ke bolo ya mollo. Le re fa borutho le seetša. Letšatši le feta lefase ka bogolo bja diketekete.



### Bošego

Bošego o bona ngwedi, dinaledi le dipholanete. Ngwedi ke kgwele ya leswika ya go hloka phišo goba seetša. Ke e nnyane go fetwa ke lefase.





mo



mo



se



bo

lla

llo


lle

lli

llu



bo-fo-lla



ko-no-po-ll-a



ll-a

bofolla

konopolla

lla

Se o le Mase o ba ya ka nokeng  
ya Lepe e.



## Bošego le mosegare


Na o bona dilo tše bošego goba mosegare?

Thala seswantšho se sengwe le se sengwe ka gare ga kholomo ya maleba.



| Leratadima mosegare | Leratadima bošego |
|---------------------|-------------------|
|                     |                   |

Bopa mantšu.



ll a

s e b a

m o ll o

b o ll a

m o ll w a n e


w e n a





## Ngwedi bošego bja maabane

Thala seswantšho go bontšha ka fao ngwedi o bego o le ka gona bošego bja maabane. Thala se sengwe gape seo o se bonego kua leratadimeng.



Feleletša mafoko.

Maabane bošego ke bone ngwedi o \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_. Ke bone gape le

\_\_\_\_\_.

nn

4

nne



nnoši



banna



nonne

nna

nne

nno

nnu

lla



mo-n-na



no-n-ne

14

le-so-me-n-ne

monna


nonne

lesome-nne

Banna ba Nnatile ba bolaile kgomo  
yeo e nonnengo.



Letšatši-kgwedi \_\_\_\_\_







Tlatša ka tlhaka yeo e tlogetšwego.



see t a



\_\_\_afola



mo\_\_\_lo




ke\_\_\_ele




mo\_\_\_na



\_\_\_utla



nn\_\_\_



pa\_\_\_ana




## Letšatši-kgwedi

Dira sediko go lentšu la maleba. Ngwala lefoko.

Kolobjana ya Koko e

nonne.

pakete.



Kolobjana ya Koko e nonne.

Mma o gotša

mollo.

borotho.



Sello o a

kwana.


lla.




Lesea le na le dikgwedi tše

tharo.

nne.





Hlahlamolla ditlhaka o ngwale lentšu.



lomo



nalehwa



asele




tšapi



iloko



nnamo



enn



fake





## Letšatši-kgwedi


Bala o ngwale mantšu.



bošego: \_\_\_\_\_ ngwedi: \_\_\_\_\_

naledi: \_\_\_\_\_ letšatši: \_\_\_\_\_

mosegare: \_\_\_\_\_



mollo: \_\_\_\_\_ monna: \_\_\_\_\_

sello: \_\_\_\_\_ nne: \_\_\_\_\_

bofolla: \_\_\_\_\_ nonne: \_\_\_\_\_



1



Sello ke lesogana la go rata go gotša mollo.  
O gotša mollo bošego le mosegare.  
O bofolla thapo yeo a bofilego dikgong ka yona.  
Sello o rata gape le go apea.

? Na kanegelo e bolela ka mang?

2




Nna, Nnatile le Malome Sello re jele nama ya kgomo.  
Nama ya kgomo yeo e nonnogo e bose kudu.  
Ka moragonyana Nnatile a bofolla mokotla.  
Ka gare ga mokotla ra humana dikuku tše nne.  
Nna le Nnatile ra ngwathelana dikuku tše nne.

? Na Nnatile o swere dikuku tše kae?




## Go sepela ngweding



Neil Armstrong le Buzz Aldrin  
e bile batho ba mathomo ba babedi  
ba go sepela ngweding. Ba ile ba  
kgoboketša maswika le lerole.






Seo ba se bonego e bile lerole le  
le sehla, maswika a go phadima le  
mašoba a mantši fase. Go be  
go se na le moya, meetse, diphoofolo,  
dimela le batho.

Go ile gwa šala  
ditsepu tša  
bona ngweding  
go ya go ile.





Ba ile ba fofela ngweding ka  
sephatšamaru. Go ba tšere matšatši  
a mane gore ba fihle ngweding.







Lefase le lebelelega ka tsela ye ge  
o le ngweding.








# Ngwedi


Ngwedi o dikologa lefase kgwedi ye nngwe le ye nngwe. Ge ngwedi o dikologa, letšatši le phadima godimo ga dikarolo tša go fapana tša wona, gomme o bonala o kare o fetola diboego. Re fa dikarolo tše maina.



kh



khutlotharo



khatepokisi



sekhurumelo



khudu

kho

khe

kha

khi

khu



kho-u-ne



khe-khe



kho-kho

khouné

khekhe

khokho






Kholofelo o khunama ka dikhuru.



# Dikgato tša Ngwedi


Thala dikgato tša Ngwedi.



| Dikgato<br>tša ngwedi                                    | Seswantšho                                                                          | Seo o se<br>bonago                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ngwedi<br>wo moswa                                       |   | Ga o bone<br>ngwedi.                |
| ngwedi wa<br>lenalana                                    |  | O bona seripa<br>sa ngwedi.         |
| seripa<br>sa ngwedi                                      |  | O bona seripa<br>sa ngwedi          |
| ngwedi wa go<br>ba le seetša ka<br>lehlakoreng<br>le tee |  | O bona go feta<br>seripa sa ngwedi. |
| ngwedi wa<br>go tlala                                    |  | O bona ngwedi<br>ka moka.           |



Bopa mantšu.



p u d i

kh i b a

kh u d u

k i b a

b u p i

k u b u



## Ditaba ka moka ka ga dinaledi

O ka se kgone go bala  
dinaledi ka moka  
kua leratadimeng.  
Ke tše ntši kudu.



Dinaledi tše dingwe di a phadima.  
Tše dingwe di tebile.



Naledi ya kgauswiuswi le lefase  
ke letšatši.



Dinaledi ka moka di a fiša.  
Dinaledi tše khubedu di a fiša,  
tše tšhweu le tše serolwana di fiša kudu,  
tše talalerata di fiša kudu kudu.

- 1 Na o ka kgona go bala dinaledi kua leratadimeng?
- 2 Na dinaledi ka moka di a swana?
- 3 Na letšatši ke naledi?
- 4 Na dinaledi tše talalerata di fiša kudukudu?

ee

aowa

ee

aowa

ee

aowa

ee

aowa

th




thoka



tholo



thutlwa



sethuthuthu

thi

the

tho

tha


thu

3

tha-ro



tha-ri



the-re-i

tharo

thari

therei

Lethabo o tla theoga thabeng mathapama.





## Letšatši-kgwedi

Tlatša ka tlhaka yeo e tlogetšwego.



  
khudu



\_\_\_\_apo



se\_\_\_\_urumelo



\_\_\_\_ekhe




\_\_\_\_ipa




se\_\_\_\_ipha



di\_\_\_\_ale



\_\_\_\_ethe



Hlahlamolla mantšu o ngwale lefoko.

apere o Rakgadi khiba.



Rakgadi o apere khiba.

kitima. se Sethuthuthu a

aga Nonyana e sehlaga.

legapi. na le e Khudu

pitša. Sesi khurumela o



## Letšatši-kgwedi

Ngwala leswao kgauswi le lentšu la maleba la go feleletša lefoko.

Mma o rekile

khokho.

khekhe.



Malome o rata

sethuthuthu.

thutlwa.



Lehono re  
ithuta ka

khutlotharo.

khutlonne.



Ke diapola tše

lesome.

tharo.



Ke \_\_\_\_\_ ya lesea.

khiba

thari



Rakgolo o swere

tholo.

thoka.



Nama ya \_\_\_\_\_ e bose.

tholo


kubu








Bala o ngwale mantšu.



mosegare: \_\_\_\_\_ ngwedi: \_\_\_\_\_

bošego: \_\_\_\_\_ naledi: \_\_\_\_\_

letšatši: \_\_\_\_\_



khiba: \_\_\_\_\_ therei: \_\_\_\_\_

khekhe: \_\_\_\_\_ tholo: \_\_\_\_\_

khudu: \_\_\_\_\_ thari: \_\_\_\_\_



## Letšatši-kgwedi

1



Kholofelo ke mošemane wa go rata go raloka bolo. Maloba Koko Mokhine o mo reketše dikhokho tše khubedu. Kholofelo o ile a thaba kudu a khunama ka dikhuru a leboga Koko. O ile a rwala dikhokho a leba lepatlelong.

?

Na Koko Mokhine o reketše Kholofelo eng?

2




Khutšo le Khama ba raloka kgwele ka lepatlelong. Bagwera ba ba raloka ka dinao. Ba duma dikhokho tša Kholofelo. Koko Mokhine o tla ba rekela dikhokho.

?

Na bagwera ba babedi ke bomang?

# Matšatši a bohlokwa

Beke 9







## Naletšana



Ba bangwe ba dumela gore re  
na le naledi ye e kgethegilego  
leratadimeng. Ge o dira mošomo wo  
mobotse, naledi ya gago e a gola ya  
phadima le go feta.



Go kile gwa ba le naledi ye nnyane  
yeo e bego e bitšwa Naletšana.





Naletšana e ile ya lebelela fase e  
nyaka go bona ngwana wa yona.



E sa le lesea.  
O tla ba o le  
fa go mmona ge  
a gola.

Ke fela pelo  
go bona ditiro tša  
gagwe tša go loka tša  
mathomo. Ke nyaka  
go gola le go ba  
bohlale go swana  
le wena.





Bošegong bjo bongwe, Naletšana  
e ile ya bona naledi ye kgolo ya go  
phadima kudu.



Na Naledi ye e  
kgolo ye botse e be  
e le ya mang?



E swanetše go ba  
e le ya motho wa go loka  
kudukudu yo a kilego a phela mo  
lefaseng. Ke ipotšiša gore motho  
yo e ka ba ke mang?





## Letšatši la Ngwaga wo Moswa

Ngwedi o tšea **kgwedi e tee** fela go dikologa lefase. Lefase le tšea **ngwaga ka moka** go dikologa letšatši. Ngwaga wo moswa o thoma ka di 01 Janaware. Se se bitšwa Letšatši la Ngwaga wo Moswa.



Motse Kapa



Gauteng



Natala



gw



segwagwa

sw



seswai



legogwa



mogwapa




mogwera



leswielo



swikiri




maswi

|          |            |
|----------|------------|
| legogwa  | seswantšho |
| segwagwa | leswao     |
| mogwapa  | baswa      |


Digwale o rekile  
maswi, mogwapa le  
swikiri lebenkeleng.







## Re lebelela morago ngwageng wo


Puku/kanegelo  
ya ka ya  
mmamoratwa  
ngwaga wo  
e be e le ...



Koša ya ka ya  
mmamoratwa  
ngwaga wo  
ke...




Letšatši la ka  
le le kaonekaone  
mo sekolong  
ngwaga wo e  
be e le ...



Selo se tee  
seo ke ithutilego  
sona ngwago  
ke ...



Bopa mantšu.



s e g o

l e n a o

l e g o gw a

sw i e l a

s e sw a i

g o l e gw a

kw



kwena

rw



morwalo




Barwana



morwedi



morwa



kwana



kwakwalala







kwepere


|          |         |
|----------|---------|
| kwaela   | rwala   |
| kwametša | rwele   |
| kwešiša  | rwalela |

Marwale o rwala  
merwalo e boima kudu.



# Ke a hlodimela ...





## Letšatši-kgwedi

Thala sediko go lentšu la maleba. Ngwala lefoko.

|          |       |         |  |
|----------|-------|---------|--|
| Tate o a | apea. | swiela. |  |
|----------|-------|---------|--|




Tate o a swiela.

|                  |         |         |                                                                                      |
|------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ e fa maatla. | Swikiri | mohlare |  |
|------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |       |         |                                                                                       |
|---------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama ya ___ e bose. | maswi | mogwapa |  |
|---------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |           |          |                                                                                       |
|-----------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwena e dula ka | meetseng. | koloing. |  |
|-----------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Hlahlamolla ditlhaka o ngwale lentšu.

8


swaise



lomerwa



gwagole



nakwa



nakwe



kiswiri



gwasegwa



pagwamo





## Letšatši-kgwedi

Bala o ngwale mantšu.



phadima: \_\_\_\_\_ kgolo: \_\_\_\_\_

phala: \_\_\_\_\_ botho: \_\_\_\_\_

ditiro tše dibotse: \_\_\_\_\_

gw

sw


kw

rw

mogwapa: \_\_\_\_\_ merwalo: \_\_\_\_\_

leswielo: \_\_\_\_\_ kwakwalala: \_\_\_\_\_

segwagwa: \_\_\_\_\_ nkwe: \_\_\_\_\_



1



Kwaedi le Modirwadi ke baswa ba go rata go swanelwa kudu. Ba rata go apara diaparo tša go swana. O tla ba humana ba kwakwaletše ba sepela ka go gwataka. Baswa ba ba rata go ja nama ya mogwapa.

?

Na temana e bolela ka bomang?

2




Maloba Kwaedi le Modirwadi ba be ba le ka nokeng. Ba rile ba sa iketlile godimo ga leswika, ba bona kwena e batamela kwana ya bona. Baswa ba ile ba befelwa ba goelela ba kitimiša kwena. Kwena e rile go kwa lešata, ya tsena ka meetseng.

?

Ke ka lebaka la eng Kwaedi le Modirwadi ba ile ba befelwa?

Matlakala  
a go ripša







a

ts

m

n

e


tš

i

k

o

p





kw

n

a

e

r

s


k

o

e

a







l

e

kw

a

n


s

o

k

a

e





gw

m

o

l

e

g


a

b

a

p







t

l

o

nt

i


m

a

e

k

g





m

o

n

e

tš

e


p


a


i



s


















s

ll

e

m

o


w

n

a

b

o





p

s

kh

u

b

a


i

k

u

d







i

g

n

s

e


gw

l

o

sw

a





# Funda Wande

Reading for Meaning

## Ditaba tša ka

Lehono ke rata go le botša ka ...



Neng?




Mang?



Kae?



Go diragetše eng?



Ke ikwele ke ...  
Ka lebaka la gore ...